

Setswana

Kgato

2B

Dithako tsa Rethabile



Millgrent Ngwenya



Medumopuo (e e boeleditsweng)

th, tl

Medumopuo (e mešwa)

ph, kg

Ditlhako tsa Rethabile

Setswana

Kgato 2B

ISBN: 978-1-77981-178-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Millgrent Ngwenya

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Shayle Bester

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.


Ditlhako tsa Rethabile



Millgrent Ngwenya

Rethabile o ne a na le maitseo a le bonolo.
Rakgadi o ne a mo rekela ditlhako tse dintle
tse dikhibidu.





Rethabile o ne a rata ditlhako tsa gagwe tse dikhibidu thata.

A sa batle go di rola.

A robala ka tsona.

Bosigo bongwe o ne a lora toro e e kgakgamatsang.

Ditlhako tse dikhibidu tsa simolola go bua.





Ditlhako di ne di ngongorega ka gore Rethabile o di rwala motshegare le bosigo.


“Ga re nke re ikhutsa gape re batla go hema,” ga bua ditlhako.

Ka bonako ditlhako tsa Rethabile tse ditala le tsona tsa simolola go bua!

“Rethabile o re lebetse,” tsa bua di galefile.

O rata ditlhako tsa gagwe tse dikhibidu thata.





Rethabile ga a robala sentle bosigo.

Ga a tsoga, o ne a gopola toro ya gagwe.

O ne a sa siama ka gore ditlhako tsa gagwe
di ne di sa itumela.

Rethabile o ne a nagana thata.

“Ke tla le naya nako ya go ikhutsa.”

A bua le ditlhako tse dikhibidu.







“Ke tla simolola go le dirisa gape,” a raya ditlhako tsa kgale tse ditala.

Ke se a se dirileng seo.

Ka letsatsi le le latelang, Rethabile a ya mabenkeleng. A rwala ditlhako tsa gagwe tse ditala.






Letsatsi morago ga leo, Rethabile a ya go etela koko. A rwala ditlhako tse dikhibidu.

Go tloga foo, Rethabile a robala sentle. A sa
lore ditoro tse di kgakgamatsang.

O ne a itumetse ka gore leano la ditlhako le
dirile sentle.





Ulwazi Lwethu

Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyangi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

